

Выпускной утренник.

Музыка тыабыр, о5олор заалга киирэллэр.

Ведущий: Бугун биЬиги, о5олоор саамай уорулээх бырааЬыннькпыт,
ол эрэн эмиэ то5о эрэ хомолтолоох куммут буолар.

О5о: БиЬиги ийэбитин кытта сиэттиБэн,
Маннай манна кэлбиппит,
Онно биЬиги оссо кыра этибит
БиЬигини до5отторбутун кытта
Детсад билиЬиннэрбитэ.
Кини сылааЬын уонна уоруутун бэлэхтээбитэ.
Оттон бугун детсадпытын кытта бырааЬайдаБар куммут тийэн кэллэ.
Оччо тургэнник улааппыпыт буолуо дуо?

Песня:

О5о: Бугунну бырааЬыннькпытыгар биЬиэхэ,
биЬиги иитээччилэрбит кэлбиттэрэ.

Частушки:

Детсадпыт салайааччыта
Саамай тутаах киЬитэ
Майгытынан сайа5ас
Саргылана Николаевна

Араас элбэх астары
Мин детсадка сиэбитим
Бастын повар аатын ылар
Роза Кононовна

Соттор, сыттык бырастыына
Олус ыраас биЬиэхэ
Манны барытын сууйар
Эмиэ Роза Кононовна

Уолаттарбыт куустээхтэр
Кыргыттарбыт тургэттэр
БиЬигини эрчийэр
Сергей Сергеевич

Аспытын да бэлэмниир
Муостабытын сууйар
Иитээччигэ комолобор
Полина Олеговна

Хооон, ырыа билэбит
Ункууну да сатыбыт
Бу кэрэбэ уорэттэ
Нарыйа Ильинична

Прасковья Тарасовна, Наталья Сергеевна
БиБигини ииттилэр, элбэххэ уорэттилэр
Арыт мобон ыллылар, хайбаан эмиэ уортулэр
Махтал буоллун эбиэхэ, биБигиттэн эбэрдэ.

О5о: хооон

Игрушки присмирели,
Грустят, глядят нам вслед.
Как жалко, что в портфеле
Для них местечка нет.
Игрушкам скажем «До свиданья»,
Споём для них мы на прощанье.
О них мы будем вспоминать
Другие дети будут в них играть.

Песня:

Ведущий: Корун эрэ оболоор!

Ким эрэ школьной сумка хаалларбыт,
Ким буолуой?

Школьной сумка: (аудиозапись санарар)

Олус ор буолла мин манна сыппытым,
Ол эрэн мин олус оскуолаба наадалаахпын.

Ведущий: Ким эйигин манна хаалларда?

Школьной сумка: Оболоор, эбиги кинини булуоххут,

Буквалары хомуйдаххытына.

Ведущая: Чэ, эрэ оболоор ити ыбыллабас хабаайыны булабыт дуо?

Кинини буларбытыгар биБиэхэ биБиги остуоруйаларбыт
комолобуохтэрэ. Ол остуоруйалары биБиги детсадка
аахпыппыт, истибиппит.

(Музыка тьябыр дыбарыас костор).

Ведущай: Харахпытын симтибит, билигин биБиги
Ханна эрэ тийиэхпит.
Ханна кэлбиппит буолуой?
Бу дыбарыаска ким олороро буолуой?
Бу дыбарыаска Принцесса уонна аБата Король олороллор.

(Музыка тьябыр, Принцесса уонна Король киирэн кэлэллэр).

Король: БиБиги Принцессабыт,
биБиги чыычаахпыт,
самай хапырыысчааммыт, кыраБаабыссабыт,
куммут, ыйбыт.
Хаабы сиигин дуо?

(музыка тьябыр, ункулууллэр).

Король: Урдук сололоох кыраБаабыссам,
Ыраахтан кэлбит ыалдьыттары иБит эрэ.

Принцесса: Чэ буоллун, истиэххэ даБаны.

Оболор выступайдыыллар:

Принцесса: Оскуола, оскуола!
Туохха наадалааБый оскуола?

Король: Мин эйиэхэ аан дойду урдунэн
самай муударай учууталы ынырдым.

Учуутал: Дорооболорун, урдук сололоохтор!
Конуллээн миэхэ конотук олорорго.
Математиканнан дьарыктаныыны саБалыахха. Олорун конотук.

Ведущай: БиБиги оболорбут барытын суоттуулар.

Король: Урдук сололоохтор билиэхтэрин баБараллар.
Хантан инник урдук билиини ыллыгыт?

Ведущай: Детскай садка урдук сололоох.
БиБиги оболорбут билии- уорэх суолугар бараарылар бэлэмнэр.

Принцесса: Мин эмие оскуолаБа барыахпын баБарабын.
Мин дыбарыас пааркатыттан буукубалары булан ылбытым,
БаБар оскуолаБа быБааран биэриэхтэрэ.

Ведущай: Урдук сололоо5ум, баБаалыста кордор эрэ.
Ол буукубалар школьной суумка хаБаайынын
Буларга комолоБуохтэрэ.

Принцесса: Бу бааллар: Н уонна Е буукубалары биэрэр.

Ведущай: Махтал буоллун, эйиэхэ урдук сололоох.

(Принцесса уонна король тахсаллар).

Ведущай: Покаларын Принцесса уонна король.
Оскуола5а корсуБуохпут.

(Музыка тыаБыыр Дюймовочка киирэр).

Дюймовочка: Мин кып – кыра кыраБаабыссабын,
Дюймовочка диэн ааттаахпын.
Аптаах сибэккигэ мин дьиэ оностубутум.
Олус собулуубун сибэккибин.

(Танец Дюймовочки и девочек)

Дюймовочка: БиБиэхэ эмиэ оскуола абыллар,
Онно мин сотору уорэнэ барабын,
Мин уонна мин до5отторум.
Буквалары уорэтиэхпит,
Араас кинигэ а5ыхпыт
Оччо5уна мин остуоруйалары бэйэм кэпсиир буолуом.

Ведущай: Маладьыас, Дюймовочка,
биБиги о5олрбут эмиэ сотору ку5ун
оскуола5а бараллар.
Сорох буквалары билэллэр ээ.

Дюймовочка: Мин бугун хонууттан икки букваны булан ыллым.

Ведущай: Отто эн корбото5ун да ким сутэрбитин?
Ким онно сылдыбытын корбото5ун дуо?

Дюймовочка: Бу бааллар.
З уонна Н буквалары биэрэр.
Кини хаБаайынын хайаан да булун.

Ведущай: Ба5ыыба, Дюймовочка.
Чэ биБиги тыаннан баран и5эн ким бу буквалары

сутэрбитин булан ылыхпыт.
Пока, Дюймовочка!

(Музыка тыабыр, сибинньэлэр мээчиктээхтэр киирэн кэлэллэр).

Сибинньэлэр: Биьиги бэьиэлэй оболорбут.
биьиги кулуулээх сибинньэлэрбит.
Суурэрбитин, ыстанарбытын собулуубут.
Мээчиктээх ооньуурбутун астынабыт.

Наф – наф: ЭЭй- оболоор,
Сонун а5аллым эьиэхэ
Тыа5а баар оскуолабыт
Маннайгы кылааска ынырар.

Нуф – нуф: Биьиги улэлиэхпитин ба5арбаппыт,
Уорэниэхпитин ба5арбаппыт,
Ол кэриэтэ суурэ – ыстана сылдыяхпыт,
Куох окко мээчиги токунутуохпут.

Ниф – Ниф: Ол оскуола5а биьиги
Хайдах борону кытта охсу5арбытын,
Тугу аьыырбытын, хайдах эмтэнэрбитин уорэтиэхпит.
Онно олус интириэьинэй буолуо.
Оссо физкультураннан дьарыктаныхпыт.

**(Музыка тыабыр, сибинньэлэр мээчиктээх ункулууллэр
Ункулуу сырыттахарына боро киирэн кэлэр, сибинньэлэр
хаьытыы – хаьытыы куоталлар).**

Боро: Тохтоон! Тохтоон!
Мин эти сизбэт булбутум ыраатта,
Мин вегетарианецпын,
Аны оту, эриэхэни, сэбирдэхтэри,
тэллэйдэри сиир буолбутум.
Корбоххут да миигин, хайдах курдук коммуппун
Улааппышпын, бэьиэлэй, сибиеьэй,
Куустээх, ойдоох буолбуппун.

Сибинньэлэр: Чэ оччобуна, учугэйдик олоруохпут.
Оскуола5а эйигин ылыхпыт.

Боро: Корун, корун кытаатын!
Бу тугу булан ылбышпын?
(А уонна Й буквалары кордорор).

Сибинньлэр: Хайа ким тубэрбитэ буолуой?

Биьиги мээчиктии сылдьан кими даьаны корботохпут ээ.

Боро, сибинньэлэр: Мэийн ылын бу буквалары. А уонна Й

Буквалары биэрэллэр.

Хаьайынын булун.

Биьиги оскуолаьа бардыбыт, покааларын.

(Боро, сибинньэлэр тахсаллар).

Ведущай: Аны, ханна барабыт оболоор?

Баьар школьной сумкабыт этиэьэ, ыйан биэриэьэ.

Школьной сумка: (аудиозапись)

Муораьа барын, онно буквалары кордоон.

Ведущай: Бэлэмнит оболоор?

Харахпытын симтибит,

Билигин бары ууга ыстаныхпыт.

Биир, икки, ус ыстанныбыт ууга.

(Музыка тыаьыыр, уу музыката, харахтарын арийбыттара Морская царица олорор).

Царица: Мин муора тугэьэр олоробун,

Муорам баайа элбэьэ,

Балыктарым элбэхтэрэ,

Сундуугум тобус толору,

Комус, жемчуг, урун комус...

Хайа мин балыктарым хана баалларый?

Кэлин манна ункуулээн.

(Ункуу – кыргыттар балыктар).

Балыктар: Биьиги Царицабыт,

Биьихэ кыьырыма,

Муора тугэьиттэн булан ыллыбыт

Уонна эйиэхэ аьаллыбыт.

Царица: Хайа бу буквалар дии. К уонна А буквалар.

Хайдах кинилэр мин Муорабар кэллилэр.

Ведущай: Убаастабыллаах Царицабыт!

Биьиги муора тугэьэр, бу буквалары кордуу туспурут

Баьаалыста биьихэ биэр.

Царица: Чэ, комолобуом бу буквалары биэриэм.
Эьиги хабаайынын булун.

Ведущай: Баьыьба, Царица!
Биьиги ыксыахпытын наада.
Чэ, эрэ оболоор харахпытын симтибит.
Тоттору сирбитигэр бардыбыт.
Биир, икки, ус , сирбитигэр кэллибит.

Чэ, эрэ оболоор барытын уран, хомуйан аабабыт дуо?

НЕЗНАЙКА

(Музыка тыаьыьр, НЕЗНАЙКА киирэн кэлэр).

Незнайка: Мин бу аан дойдуга тугу барытын билэбин.
Бйга диэри тийиэхпин бабарабын.
Уруьуйдуохпун, оонньуохпун,
Хобоон айыахпын син.
Ким диэн буолабыный мин? (НЕЗНАЙКА)

Ведущай: Незнайка, эн эбит дии бу барытын сутэрэн,
ыьяхтана сылдаьын.
Школьной сумкаьын тобо хомуйбаххын?

Незнайка: Мин, мин оболоор!
Барытын манна ььан тозон,
Оскуолаба барыахпын бабарбатаьым
Билигин мин барытын ойдоотум.
Бырастыы кордоьо кэллим.
Аны школьной сумкабын хаьан да ыьыам, тобуом суоба.

Ведущай: Бырастыы гынабыт дуо оболоор?
Биьиги оболорбут эйиэхэ комолоьуохтэрэ,
Школьной сумкаьын хомуйохтара.

Оонньуу: «Тургэнник ким школьной сумканы хомуйуой?».

Незнайка: Тургэн бабайытык хомуйаллар эбит дии.
Оссо туохха уорэннигит оболоор детсадкытыгар.

Ведущай: Биьиги оболорбут барытын сатыыр буолбуттара.

УруБуйдуулар, ырыа ыллыыллар, хоБоон ааБаллар.
Оттон эйиэхэ Незнайка интириэБинэй буоллаБына,
ОБолору кытта оскуолаБа барыххын соп.

Незнайка: Ээ, мин биир оскуоланы билэбин.
Ол оскуолаБа куну быБа мэниктээн тахсаллар,
Остуол урдунэн суурэллэр,
Уруктара хаБыыттан саБаланар.

Ведущай: Отто учууталлара туох диирий?

Незнайка: Ээ, учууталлара эмиэ остуол урдунэн суурэ сылдьар.

Ведущай: Оннук оскуола баар дуо оболоор?
Оннук оскуолаБа оболор бары иккигэ эрэ уорэнэллэр.
Незнайка, эмиэ айан эрэБин.

Незнайка: Отто инник албыннаатахпына миэхэ интириэБинэй.
Чэ, оболоор оннук оскуолаБа барыман.
БаБарыам этэ эБиэхэ учугэйдик уорэнэргитигэр
«4» уонна «5» сыаналары ыларгытыгар.
Уонна детсадкытын хаБан да умнуман.
Покаларын.

(Незнайка тахсан барар).

Оболор: БиБиги детсадпытын умнуохпут суоБа.
ОскуолаБа барар кэммит кэллэ.
БиБиги суолбутугар ситиБиилэри баБарын.
БиБиги остуоруйаларбытын умнуохпут суоБа.
Оонньуулары, ырыалары, хоБооннору,
ЭБиги сылаас сыБыанныт иБин
Махталбытын тиэрдэбит!

Оонньуулар.

1. Икки мама тахсар. Сахалыы кыыс аатын ханныктары билэБитий? Ким тоохтообокко учаратынан эппит ол кыайар. (Туйаарыма Куо, Айыына, Куннэй, Сардаана,...)
2. «Илии иминэн обон илиитин таай». (Ийэ хараБа баайыллыбыт).
3. «Мин ийэм балерина» (Синньигэс быаннан биир атахтарынан ойон хаамаллар).
4. «КуолаБынан таай» (биир ийэ тахсар 4-5 обо Ийэ диэн ыныраллар, онцу таайыхтаах).